

t34_memstr_0
(TMWG5QSW4Y5qrtrCUtW27f4KRgxqABn3sFT)

October 27, 2020

Let $v1_setfam_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_memstr_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_memstr_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_memstr_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_relat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_relat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_funct_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_memstr_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_partfun1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k5_relat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k8_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k6_domain_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned}
& \forall X0.(\neg v1_setfam_1 X0) \Rightarrow (\forall X1.((\neg v2_struct_0 X1) \wedge \\
& ((v2_memstr_0 X1 X0) \wedge ((v3_memstr_0 X1 X0) \wedge (l1_memstr_0 X1 X0)))) \Rightarrow \\
& (\forall X2.((v1_relat_1 X2) \wedge ((v4_relat_1 X2 (u1_struct_0 X1)) \wedge \\
& ((v1_funct_1 X2) \wedge ((v5_funct_1 X2 (k2_memstr_0 X0 X1)) \wedge (v1_partfun1 \\
& X2 (u1_struct_0 X1)))))) \Rightarrow (X2 = k5_relat_1 X2 (k4_subset_1 (u1_struct_0 \\
& X1) (k8_struct_0 X1) (k6_domain_1 (u1_struct_0 X1) (k4_struct_0 \\
& X1))))))
\end{aligned} \tag{1}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
& \forall X0.(\neg v1_setfam_1 X0) \Rightarrow (\forall X1.((\neg v2_struct_0 X1) \wedge \\
& ((v2_memstr_0 X1 X0) \wedge ((v3_memstr_0 X1 X0) \wedge (l1_memstr_0 X1 X0)))) \Rightarrow \\
& (\forall X2.((v1_relat_1 X2) \wedge ((v4_relat_1 X2 (u1_struct_0 X1)) \wedge \\
& ((v1_funct_1 X2) \wedge ((v5_funct_1 X2 (k2_memstr_0 X0 X1)) \wedge (v1_partfun1 \\
& X2 (u1_struct_0 X1)))))) \Rightarrow (\forall X3.((v1_relat_1 X3) \wedge ((v4_relat_1 \\
& X3 (u1_struct_0 X1)) \wedge ((v1_funct_1 X3) \wedge ((v5_funct_1 X3 (k2_memstr_0 \\
& X0 X1)) \wedge (v1_partfun1 X3 (u1_struct_0 X1)))))) \Rightarrow ((k5_relat_1 X2 \\
& (k4_subset_1 (u1_struct_0 X1) (k8_struct_0 X1) (k6_domain_1 (\\
& u1_struct_0 X1) (k4_struct_0 X1))) = k5_relat_1 X3 (k4_subset_1 \\
& (u1_struct_0 X1) (k8_struct_0 X1) (k6_domain_1 (u1_struct_0 X1) \\
& (k4_struct_0 X1)))) \Rightarrow (X2 = X3))))
\end{aligned}$$